

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/23-21/2 Žabljak, 06.02.2023</p> |  |
| <hr/> | | |
| 1 | Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva ŠLJUKIĆ OLGE iz Nikšića, izdaje: | |
| <hr/> | | |
| 2 | URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije | |
| <hr/> | | |
| 3 | za građenje objekta-ata mješovite namjene na urbanističkoj parceli UP 60 , koju činl katastarskih parcela br.988/6 KO Motički Gaj I u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje-Detaljna razrada lokaliteta „Savin kuk“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 47/16). | |
| <hr/> | | |
| 4 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | ŠLJUKIĆ OLGA |
| <hr/> | | |
| 5 | POSTOJEĆE STANJE Shodno grafičkom prilogu 02 Postojeće korišćenje prostora, na lokaciji postoje temelji. | |
| <hr/> | | |
| 6 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije Shodno grafičkom prilogu 03 Plannamjene površina UP 60 je mješovita namjena. Mješovita namjena – vikendice, stanovi, ponuda b&b, kuće za iznajmljivanje, turistički apartmani Na površinama mješovite namjene planirana je izgradnja objekata stanovanja i povremenog stanovanja, turizma i ugostiteljstva, parkinga i garaža za smještaj vozila korisnika prostora. Stambeni i turistički kapaciteti su organizovani kao jedna ili više smještajnih jedinica u pojedinim objektima. Stambeni objekti su namijenjeni za stalno ili povremeno stanovanje. Turistički kapaciteti u okviru mješovite namjene će se organizovati kao kuće za iznajmljivanje ili turistički apartmani. Predviđene kategorije ugostiteljskih objekata su restorani, picerije, konobe i caffé | |

barovi. Turistički apartmani za iznajmljivanje će se isključivo izdavati turistima na određeno vrijeme. Turistički apartman mora biti potpuno opremljen, sa odvojenim kupatilom i kuhinjom ili čajnom kuhinjom. Apartmani mogu biti dvosobni, jednosobni i studio apartmani.

Opšti uslovi za izgradnju

- Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim parametrima zauzetosti terena, spratnosti i brutograđevinske površine na pojedinim urbanističkim parcelama, koji su dati u tabeli u poglavљu Planiranikapaciteti;
- Ostavlja se mogućnost planiranja suterena ili podruma, u kome se može organizovati garaža ilitehničke prostorije;
- U maksimalne bruto građevinske površine planiranih objekata uračunavaju se ukupne površineotvorenog i zatvorenog korisnog prostora, koji je planiran u svim etažama objekta (suteren-prizemlje sprat -potkrovле);
- Površina garažnog prostora i tehničkih prostorija ne uračunava se u bruto građevinsku površinu objekta;
- Prilikom projektantske razrade posebnu pažnju posvetiti arhitektonskom oblikovanju kroz očuvanje naslijedenih ambijentalnih karakteristika podržavanjem specifičnih oblika gradnje i formiranjem vizuelno kvalitetnih cjelina, poteza i vrijednog ambijenta
- Arhitektonski volumen objekata pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja homogene slike naselja;
- Nove objekte projektovati i graditi u skladu sa zaštitom prirode, uz primjenu tehnologija za zaštitu zemljišta, vode, vazduha i dr.
- Za izgradnju objekata koristiti kvalitetne i savremene materijale;
- Preporučuje se upotreba lokalnih materijala, uz primjenu lokalnih arhitektonskih formi;
- Da bi se omogućila izgradnja objekata i uređenje terena, prije realizacije definisane ovim Planom, potrebno je izvršiti nivелацију terena i komunalno opremanje zemljišta;
- Prilikom izgradnje objekata u cilju obezbeđenje stabilnosti terena, potrebno je izvršiti odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba;
- Izgradnji objekata mora da prethodi detaljno geo-mehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju treba raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geo-mehaničkim ispitivanjima tla;
- Način i vrstu fundiranja prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata.

Na urbanističkim parcelama je moguće graditi jedan ili više objekata.

| | |
|------|---|
| 7.2. | Pravila parcelacije Granice urbanističke parcele označene su koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu 04 Plan parcelacije regulacije i niveliacije. Osnov za parcelaciju i preparcelaciju bila je postojeća vlasnička parcelacija i mreža postojećih I novoplaniranih saobraćajnica. Urbanistička parcela obuhvata jednu ili više katastarskih parcela, a može se formirati i od dijela katastarske parcele (slučaj dijeljenja postojeće parcele u cilju omogućavanja izgradnje novog objekta). Sve urbanističke parcele imaju obezbijeđen direktni kolski i pješački pristup sa javne površine. Ukoliko postoji međusobna usaglašenost susjeda dozvoljava se spajanje više urbanističkih parcela. Kapaciteti objekata određivaće se za novu površinu saglasno dozvoljenim planiranim kapacitetima napojedinim urbanističkim parcelama. |
| 7.3. | Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama |

Građevinska linija utvrđuje se ovim planom u odnosu na osovine saobraćajnica, a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Građevinska linija je definisana koordinatama prelomnih tačaka u grafičkom prilogu *Plan parcelacije, regulacije i niveliacije*. Građevinske linije određuju površinu, zonu za gradnju, unutar koje je dozvoljeno graditi a prema parametrima iz plana. Ukoliko na urbanističkoj

parciji nije grafički definisana građevinska linija, minimalno rastojanje od granica urbanističke parcele je 2m. U slučajevima kad građevinska linija nije grafički definisana moguće je graditi na ivici parcele, ili na rastojanju manjem od 2m, jedino uz pismenu saglasnost graničnih susjeda.

| | |
|---|--|
| | <p>Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.</p> <p>Visinska regulacija definisana je maksimalnom spratnošću odnosno maksimalno dozvoljenom visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.</p> <p>Etaže mogu biti podzemne i nadzemne.</p> <p>Podzemna etaža je podrum, a nadzemne etaže su suteren, prizemlje, sprat i potkrovље.</p> <p>Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00m, čiji je horizontalni gabarit definisan građevinskom linijom i ne može biti veći od urbanističke parcele.</p> <p>Ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena smatra se kota konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p>Suteren je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelišanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom. Suteren može biti na ravnom ili denivelisanom terenu.</p> <p>Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1m konačno nivelišanog i uređenog terena oko objekta.</p> <p>Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.0m.</p> <p>Nije dozvoljena naknadna prenamjena garaža i tehničkih prostorija u suterenu u druge namjene.</p> <p>Prizemlje je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. Prva etaža iznad suterena. Za stambene objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.</p> <p>Sprat je svaka etaža između prizemlja i potkrovљa/ krova.</p> <p>Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavanu u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun bruto razvijene građevinske površine sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu (tavan ne ulazi u obračun spratnosti objekta).</p> <p>Potkrovље ili završna etaža se nalazi iznad poslednjeg sprata. Najniža svjetla visina potkrovљa ne smije biti veća od 1.2m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovљa i spratova poklapaju.</p> <p>Tavan je dio objekta bez nadzitka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije poslednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža.</p> <p>Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavanu u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun BGP sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu.</p> <p>Maksimalno dozvoljena visina objekta mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.</p> <p>Nivelacija se bazira na postojećoj niveliciji terena.</p> <p>Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za garaže i tehničke prostorije do 3m - za stambene etaže do 3.5m - za poslovne etaže do 4.5m - izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5m. |
| 7 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |

| | |
|--|--|
| | <p>Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i teničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; • na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, niveličacijom terena i orientacijom objekta - zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni; • prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastrukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati. <p>Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizira se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.</p> <p>MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA</p> <p>Treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim. Zabranjeno je :</p> <ul style="list-style-type: none"> • upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu , • unošenje alohtonih biljaka i životinja, • neplansko uklanjanje vegetacije, • kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, • uništavanje i uzneniranje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja. <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).</p> <p>Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.</p> <p>Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (»Službeni list CG«, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnički proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehničkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p> <p>-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekta ("Sl.list CG" br.47/13),</p> <p>-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <p>objekta u toku građenja i upotrebe ("Sl.list RCG", br.54/01), -Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. -Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore, broj 23/2014 od 30.5.2014. god.).</p> <p>Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list Crne Gore „, 23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.</p> |
| 8 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p> <p>Unaprjeđenje životne sredine</p> <p>Prilikom projektantske razrade posebnu pažnju posvetiti arhitektonskom oblikovanju novoplaniranih objekata, s obzirom na značaj prostora za šire područje i potrebu da postane internacionalno prepoznatljiva turistička destinacija;</p> <p>Projektantskim rješenjem obezbijediti minimum intervencija u prostoru, očuvanje karaktera predjela i jedinstvenih vizura;</p> <p>U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja potrošnje energije;</p> <p>Ispitati mogućnost korišćenja solarne energije i foto-voltažnih panela za proizvodnju električne energije;</p> <p>Pri izgradnji koristiti savremene termo-izolacione materijale, kao bi se postigla ušteda energije;</p> <p>Parterno uređenje usaglasiti sa namjenom i funkcijom objekata, tako da se ne ugroze postojeće vrijednosti zelenih površina;</p> <p>Nivelaciona rješenja uskladiti sa konfiguracijom terena;</p> <p>Inkorporiranjem zelenih masa u sklopove objekata omogućiti korisnicima prostora kontakt sa prirodom;</p> <p>Predvidjeti drvorede ili zelenu tampon zonu između saobraćajnica i građevinskih struktura.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p> |
| 9 | <p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p> <p>Slobodne i zelene površine oblikovati u skladu sa predionim specifičnostima, kako ekološkim tako i ambijentalnim, kao i sa zahtjevima turističke ponude na način koji oslikava postojeći izgled predjela.</p> <p>Kroz pejzažno uređenje omogućiti sadejstvo prirode i izgrađenih struktura.</p> <p>Kod individualnih stambenih objekata (objekti mješovite namjene), min. 50% površine urbanističke parcela mora biti pod zelenilom.</p> <p>Pješačke staze prilagoditi karakteristikama terena i uklopati u pejzaž.</p> <p>obavezna je obnova uništenog biljnog pokrivača.</p> <p>Smjernice za uređenje:</p> <p>povezivanje zelenih površina u jedinstven sistem sa pejzažnim□ okruženjem</p> <p>maksimalno očuvati postojeću vegetaciju livada i pašnjaka□</p> <p>tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i□ koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje</p> <p>očuvati prirodnu konfiguraciju terena□</p> <p>koristiti isključivo autohtone biljne vrste□</p> <p>zasade kompoziciono rješavati u slobodnom stilu podražavajući□ prirodne forme iz okolne vegetacije. Sadnju vršiti u grupama i u vidu solitera u kombinaciji sa parternim grupacijama</p> <p>formiranje alpinuma□</p> <p>obezbijediti potrebnu osunčanost objekata□</p> |

| | |
|------|--|
| | <p>platoe i druge veće zastre površine u zonama turističkih objekata□ ozelenjeti soliternim stablima ili manjim grupama drveća. Sadnju vršiti u zelenim trakama, u otvorima za sadnice u zastoru ili u dekorativnim posudama</p> <p>kod zatravljivanja manjih degradiranih površina, melioracione□ radove vršiti bez razoravanja, sa umjerenom upotrebom đubriva, uz primjenu autohtonih trava</p> <p>objekte parterne arhitekture projektovati u skladu sa principima□ arhitektonskog nasljeđa, sa autentičnim (kamen, drvo) i tehnički prilagođenim savremenim materijalima</p> <p>na platoima i duž staza postaviti klupe i potrebni mobilijar□ prilagođen planinskom ambijentu i planiranim sadržajima</p> <p>informativne table raditi od prirodnog materijala (drvo, kamen)□</p> <p>ogradijanje vršiti sa niskim drvenim/kamenim ogradama u skladu sa□ lokalnom arhitekturom koristiti školovane sadnice iz obližnjih rasadnika□</p> <p>minimalna visina sadnica drveća iznosi 3 m.□</p> |
| 10 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE |
| | Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu. |
| 11 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM |
| | Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13). |
| 12 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA |
| | / |
| 13 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA |
| | / |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU |
| | / |
| 15 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA |
| | / |
| 16 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU |
| 17.1 | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu |
| | <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV |

| | | |
|------|--|-------|
| 17.2 | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | |
| | Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima | |
| 17.3 | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | |
| | <p style="text-align: center;">SAOBRACAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</p> <p>-Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Prostornim planom posebne namjene za Durmitorsko područje-Detaljna razrada lokaliteta „Savin kuk“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 47/16). – grafički prilog-Plan saobraćaja -05.</p> <p>-Parkiranje rješiti u okvir urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</p> <p>-Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</p> | |
| 17.4 | Ostali infrastrukturni uslovi | |
| | <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. Infrastrukt.poštovati:</p> <p>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13)</p> <p>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14)</p> <p>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15)</p> <p>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15)</p> <p>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)</p> <p>- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;</p> <p>- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i</p> <p>- adresu web portala http://geoportal.ekip.me/ portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</p> | |
| 17 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | |
| | Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. | |
| 18 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | |
| | / | |
| 20 | ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | |
| | Oznaka urbanističkih parcela | UP 60 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Površina urbanističkih parcela | 907m2 |
| Maksimalni indeks zauzetosti | 0.13 |
| Maksimalni indeks izgrađenosti | 0.26 |
| Bruto građevinska površina objekata (max BRGP) | 240m2;(pov.pod objektom 120m2) |
| Maksimalna spratnost objekata | P+Pk |
| Maksimalna visinska kota objekta | - |

| | |
|--|---|
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila Parkiranje vozila na parceli ili u garaži u objektu. Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja Oblikovanje i uređenje prostora Oblikovanje prostora mora biti usklađeno sa namjenom i sadržajem planiranih objekata; Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora da bude primjerenko klimatskim i ambijentalnim karakteristikama prostora; U obradi fasada objekata koristiti odgovarajuće materijale kvalitetnih tehničkih karakteristika, koji garantuje adekvatnu zaštitu enterijera objekta; Krovove objekata projektovati kao kose (dvovodne ili viševodne), sa nagibom krovnih ravni prilagođenim klimatskim uslovima; preporučuje se korišćenje snjegobrana; Na fasadama objekata predviđeti detalje od drveta, karakteristične za podneblje i ambijent; Obrada partera u okviru parcella, kao javnih prostora mora odgovarati svojoj namjeni; Pri izboru materijala za popločanje glavne pješačke ulice i šetališta oko vještačkog jezera (klizališta), voditi računa o izboru materijala, koji se moraju odlikovati trajnošću i otpornošću na klimatske uslove; Prostore između zgrada planirati maksimalno ozelenjene, kako bi se omogućila prijatna šetnja pješačkim stazama; | |
| | Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: nisko-energetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprjeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača sa centralnog mesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina: 1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora 2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode 3. foto-naponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (foto-naponske ćelije). |

| | |
|--|---|
| | <p>U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju topotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici topote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orientacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče topotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprječavaju prodor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim projektravanjem i sl.</p> <p>Savremeni tzv. "day light" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremenepasivne kuće danas se definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije. Za izradu objekata uz navedene energetske mјere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001, 04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.</p> <p>Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.</p> <p>Za proizvodnju električne energije pomoću foto-naponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.</p> |
|--|---|


| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 21 | DOSTAVLJENO: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | Vesko Dedeić |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | | SEKRETAR Sava Zeković |
| 25 | PRILOZI | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta | |


| | | |
|---|---|-------------------------------|
| <p>U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od preteranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplove moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orientacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba sprječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprječavaju prođor UV zraka koji podiže temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.</p> <p>Savremeni tzv. "day light" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definisu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije. Za izradu objekata uz navedene energetske mјere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001, 04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.</p> <p>Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.</p> <p>Za proizvodnju električne energije pomoću foto-naponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.</p> | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: <ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta | |
| 22 | OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | Vesko Dedeić <i>M. Dedeić</i> |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | SEKRETAR Sava Zeković  <i>S. Zeković</i> | |
| 25 | PRILOZI <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta | |

| broj UP | P UP (m2) | namjena | plan intervenc. | P pod objektom (m2) | spratn. | BRGP (m2) | br. smj. jed. | br. lezaja | indeksi |
|---------|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|------------|-----------|
| | | turizam | | | | | | | |
| UP 55 | 719 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | postojeći objekat | 85 | P+1+Pk | 255 | 2 | 8 | 0.12/0.35 |
| UP 56 | 612 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | postojeći objekat | 100 | P+Pk | 200 | 2 | 6 | 0.16/0.32 |
| UP 57 | 375 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | rekonstr. post. objekta | 75 | P+Pk | 150 | 1 | 5 | 0.2/0.4 |
| UP 58 | 783 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | rekonstr. post. objekta | 100 | P+Pk | 200 | 2 | 6 | 0.13/0.26 |
| UP 59 | 500 | T1 hotel 3* | postojeći objekat | 150 | P+2+Pk | 600 | 5 | 10 | 0.3/1.2 |
| UP 60 | 907 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | postojeći objekat | 120 | P+Pk | 240 | 2 | 8 | 0.13/0.26 |
| UP 61 | 931 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | postojeći objekat | 120 | P+Pk | 240 | 2 | 8 | 0.13/0.26 |
| UP 62 | 818 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | novi objekat | 90 | P+Pk | 180 | 1 | 6 | 0.11/0.22 |
| UP 63 | 471 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | novi objekat | 90 | P+Pk | 180 | 1 | 6 | 0.2/0.4 |
| UP 64 | 444 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | novi objekat | 90 | P+Pk | 180 | 1 | 6 | 0.2/0.4 |
| UP 65 | 415 | MN mješovita namjena stanovanje, turizam | novi objekat | 90 | P+Pk | 180 | 1 | 6 | 0.22/0.44 |

detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK


| | |
|---|---|
| obraduč plana: | CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam |
| naručilac: | MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVIJА I TURIZMA |
| naziv planskog dokumenta: | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk |
| faza planskog dokumenta: | PLAN |
| naziv grafičkog prikaza: | Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata |
| Odluka o donošenju plana: BPS: 22-5/16-2/4 EPA: 1031 XXV Podgorica, 22. jul 2016. godine | godina izrade plana: 2016. |
| Razmera: 1:1000 | broj grafičkog prikaza: 01 |






detaljnaya razrada lokaliteta:
SAVIN KUK


| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------|------------------------------|
| CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam | MINISTARSTVO ODRAŽIVOG RAZVIJА I TURIZMA | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk | PLAN | Postojeće korишћење prostora |
| obradovan plan | | | | |
| pravilnik | | | | |
| nadzor pustak dokumenta | | | | |
| izaziv dokumenta | | | | |
| izaziv gubitkovog prikaza | | | | |



LEGENDA



| GRANICE | |
|--------------------|--|
| ••••• | GRANICA ZAHVATA |
| 1/963/3 | BROJ GRANICA KATASTARSKE PARCELE |
| NAMJENA POKRIVANJA | |
| — | GRANICA NP DURMITOR |
| □ | POSTOJEĆI OBJEKTI |
| P+PK | POSTOJEĆA SPATNOST |
| NAMJENA POKRIVANJA | |
| ■ | TURIZAM - APARTMANI |
| ■■■■■ | TURISTIČKO STANOVANJE (ZAVRŠENA I ZAPOČETA IZGRADNA) |
| ■■■■■ | KOMERCIJALNI SADRŽAJI |
| ■■■■■ | POLJOPRIVREDNE POKRIVSNE - LIVADE I PAŠNUJACI |
| ■■■■■ | ŠUMA |
| SAOBRAĆAJ | |
| ■■■■■ | ASFALTNI PUT |
| (P) | PARKING |
| —□— | ZIČARA |
| ○ | OBJEKAT SE RADI |





detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK

| | | |
|--|--|---|
| objednac plana naročilac | CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVJIA I TURIZMA | Ostvareni izrađeni plan: br. 03-25 od 29. januara 2009. g. predlažući izrađene plane: 2015. |
| naziv dokumenta faza planinskog dokumenta naziv grafičkih izkaza | Razmjena Predlog Plan namjene površina | 1:1000 trog grafičkih prikaza 03 |
| | | |



LEGENDA

GRANICE

••• •••
1042/1

GRANICA ZAHVATA
BROJ I GRANICA KA TASTARSKE PARCELE

GRANICA NP DURMITOR

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
BROJ URBANISTIČKE PARCELE

UP12
POSTOJEĆI OBJEKTI

(T1) TURIZAM - HOTEL

(T2) TURIZAM - TURISTIČKO NASELJE

MJEŠOVITA NAMJENA (STANOVANJE I TURIZAM)

(MN) SPORT I REKREACIJA - SKI BAZA

(SR) SKIJALIŠTE

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE - LIVADE I PAŠNJACI


SAOBRAĆAJ


KOLSKA SAOBRAĆAJNICA

TROTOAR

KOLSKO PJEŠAČKA SERVISNA, INTERVENTNA SAOBRAĆAJNICA


(P) PARKING





detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK

| | | |
|--------------------------|--|--|
| obradivač plana | CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam | Odluka o donošenju plana: Broj Z-75/16-24 EPA: 0031 XX Podgorica, 22. ju 2016. godine |
| namčlanac | MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA | godina izrade plana 2016. |
| naziv planskog dokumenta | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk | Razmjer 1:1000 |
| faza planskog dokumenta | PLAN | broj grafičkog prikaza 04 |
| naziv grafičkog prikaza | Plan parcelacije, regulacije i nivelacije | |



GRANICE

- GRANICA ZAHVATA
- BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA NP DURMITOR
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- POSTOJEĆI OBJEKTI
- GRADEVINSKA LINIJA - GL 1
- ZONA ZA IZGRADNU - OBJEKAT
- UP 12
- P+1+P_K
- MAKSIMALNA PLANIRANA SPRATNOST OBJEKTA

NAMJENA POVRŠINA

- T1 TURIZAM - HOTEL
- T2 TURIZAM - TURISTIČKO NASELJE
- MN MJESHOVITA NAMJENA (STANOVANJE I TURIZAM)
- SR SPORT I REKREACIJA - SKI BAZA
- PD POLJOPRIVREDNE POVRŠINE - LIVADE I PAŠNJAKI
- DS DRUMSKI SNOBRĀCAJ
- OS PJEŠĀCKIE POVRŠINE

GRANICE

1963

1087/2

1084/2

1085/2

1083/3

1078/2


1140


1504-49

1505-35

1506-38

DS






Koordinate Gradevinse linije - GL1

| | Koordinate Gradevinse linije - GL1 | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1 | 6590491.38 | 4776508.74 |
| 2 | 6590305.02 | 4776038.99 |
| 3 | 6590297.68 | 4775984.45 |
| 4 | 6590242.43 | 4776006.71 |
| 5 | 6590233.43 | 4776020.18 |
| 6 | 6590223.38 | 4776032.81 |
| 7 | 6590322.88 | 4775966.25 |
| 8 | 6590348.05 | 4776038.05 |
| 9 | 6590347.55 | 4776050.40 |
| 10 | 6590387.65 | 4776021.98 |
| 11 | 6590429.14 | 4776018.56 |
| 12 | 6590512.80 | 4776011.67 |
| 13 | 6590516.87 | 4776006.47 |
| 14 | 6590511.28 | 4775971.77 |
| 15 | 6590507.03 | 4775957.99 |
| 16 | 6590368.48 | 4775962.05 |
| 17 | 6590365.06 | 4775961.80 |
| 18 | 6590362.09 | 4775965.74 |
| 19 | 6590378.88 | 4776016.49 |
| 20 | 6590322.82 | 4775872.45 |
| 21 | 6590672.26 | 4775884.57 |
| 22 | 6590519.59 | 4775942.43 |
| 23 | 6590518.99 | 4775955.47 |
| 24 | 6590523.30 | 4775961.18 |
| 25 | 6590577.27 | 4775961.73 |
| 26 | 6590629.01 | 4775958.15 |
| 27 | 6590665.54 | 4775951.40 |
| 28 | 6590672.12 | 4775940.52 |
| 29 | 6590622.26 | 4775884.57 |
| 30 | 6590648.41 | 4775984.13 |
| 31 | 6590614.55 | 4775874.59 |
| 32 | 6590578.79 | 4775894.25 |
| 33 | 6590558.32 | 4775884.18 |
| 34 | 6590595.58 | 4775884.08 |
| 35 | 6590618.39 | 4775770.04 |
| 36 | 6590619.22 | 4775770.06 |
| 37 | 6590615.41 | 4775757.80 |
| 38 | 6590606.84 | 4775751.81 |
| 39 | 6590594.38 | 4775752.49 |
| 40 | 6590573.90 | 4775753.57 |
| 41 | 6590562.52 | 4775751.51 |
| 42 | 6590575.07 | 4775751.76 |
| 43 | 6590566.49 | 4775756.46 |
| 44 | 6590552.76 | 4775778.24 |
| 45 | 6590554.69 | 4775754.58 |
| 46 | 6590530.00 | 4775755.89 |
| 47 | 6590552.07 | 4775756.99 |
| 48 | 6590531.04 | 4775783.55 |
| 49 | 6590523.32 | 4775794.00 |
| 50 | 6590533.18 | 4775781.80 |

Koordinate Urbanistickych parcela

| | Koordinate Urbanistickych parcela | |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1 | 6590166.96 | 4776120.72 |
| 2 | 6590118.24 | 4776039.26 |
| 3 | 6590116.35 | 4776111.87 |
| 4 | 6590119.60 | 4776112.39 |
| 5 | 6590129.16 | 4776113.80 |
| 6 | 6590139.19 | 4776115.55 |
| 7 | 6590126.86 | 4776094.93 |
| 8 | 6590082.26 | 4776094.85 |
| 9 | 6590087.58 | 4776108.45 |
| 10 | 6590096.07 | 4776108.96 |
| 11 | 6590102.73 | 4776109.69 |
| 12 | 6590114.24 | 477613.74 |
| 13 | 6590135.97 | 4776140.78 |
| 14 | 6590129.86 | 4776140.04 |
| 15 | 6590123.91 | 4776139.89 |
| 16 | 659015.86 | 4776140.47 |
| 17 | 6590095.92 | 4776087.68 |
| 18 | 6590098.45 | 4776093.09 |
| 19 | 6590098.82 | 4776087.68 |
| 20 | 659015.56 | 4776067.63 |
| 21 | 659015.32 | 4776067.68 |
| 22 | 659015.14 | 4776067.73 |
| 23 | 659015.97 | 4776074.56 |
| 24 | 6590162.98 | 4776097.27 |
| 25 | 6590162.32 | 4776063.25 |
| 26 | 659016.97 | 4776438.05 |
| 27 | 659017.07 | 4776044.95 |
| 28 | 6590118.59 | 477642.62 |
| 29 | 6590150.54 | 477641.13 |
| 30 | 6590158.80 | 477639.68 |
| 31 | 6590159.51 | 477639.68 |
| 32 | 6590162.29 | 477639.50 |
| 33 | 6590162.79 | 477637.99 |
| 34 | 6590118.77 | 477614.87 |
| 35 | 6590112.83 | 477613.14 |
| 36 | 6590227.09 | 477612.83 |
| 37 | 6590254.70 | 477612.41 |
| 38 | 6590244.89 | 477612.07 |
| 39 | 6590276.18 | 477612.52 |
| 40 | 6590266.45 | 477613.20 |
| 41 | 6590289.37 | 477613.66 |
| 42 | 6590191.44 | 477611.25 |
| 43 | 6590181.46 | 477611.76 |
| 44 | 6590125.44 | 477612.49 |
| 45 | 6590101.79 | 477612.23 |
| 46 | 6590111.08 | 477611.45 |
| 47 | 6590049.68 | 477612.35 |
| 48 | 6590319.26 | 477616.18 |
| 49 | 6590311.64 | 477615.50 |
| 50 | 6590311.99 | 477619.96 |




| | | | | | |
|-----|------------|------------|-----|-------------|------------|
| 77 | 6590472.80 | 4776411.73 | 77 | 6590472.95 | 4776127.85 |
| 78 | 6590458.31 | 4776413.40 | 78 | 65904122.16 | 4776127.65 |
| 79 | 6590458.15 | 4776417.98 | 79 | 65904122.56 | 4776137.02 |
| 80 | 6590427.53 | 4776417.59 | 80 | 6590101.98 | 4776128.00 |
| 81 | 6590427.53 | 4776417.76 | 81 | 6590112.77 | 4776127.76 |
| 82 | 6590430.50 | 4776398.93 | 82 | 6590063.55 | 4776136.72 |
| 83 | 6590427.67 | 4776397.15 | 83 | 6590060.08 | 4776127.66 |
| 84 | 6590427.53 | 4776427.3 | 84 | 6590054.52 | 4776126.65 |
| 85 | 6590454.54 | 4776387.50 | 85 | 6590053.62 | 4776135.50 |
| 86 | 6590425.99 | 4775904.49 | 86 | 6590135.42 | 477610.87 |
| 87 | 6590159.10 | 4775906.63 | 87 | 6590134.16 | 477611.20 |
| 88 | 6590160.12 | 4775887.67 | 88 | 6590124.19 | 477611.10 |
| 89 | 659026.14 | 4775899.03 | 89 | 6590160.08 | 477610.56 |
| 90 | 6590318.40 | 4775966.66 | 90 | 6590158.81 | 477611.39 |
| 91 | 6590077.54 | 4775769.41 | 91 | 6590148.85 | 477611.79 |
| 92 | 659060.85 | 4775849.16 | 92 | 6590150.10 | 477610.06 |
| 93 | 659098.52 | 4775859.14 | 93 | 6590190.21 | 4776120.94 |
| 94 | 6590069.47 | 4775887.07 | 94 | 6590180.24 | 477611.33 |
| 95 | 6590054.26 | 4775989.07 | 95 | 6590123.07 | 4775886.08 |
| 96 | 6590056.58 | 4775940.07 | 96 | 6590148.71 | 4775898.55 |
| 97 | 6590042.09 | 4775876.62 | 97 | 6590500.07 | 477589.23 |
| 98 | 6590042.30 | 4775756.61 | 98 | 6590501.22 | 4775887.42 |
| 99 | 6590125.78 | 4775681.29 | 99 | 6590337.50 | 4775859.03 |
| 100 | 6590122.25 | 477512.68 | 100 | 6590333.98 | 4775893.10 |
| 101 | 6590105.14 | 477527.66 | 101 | 6590332.99 | 4775912.37 |
| 102 | 6590061.44 | 4775881.56 | 102 | 659026.76 | 4775918.62 |
| 103 | 659039.18 | 4776427.59 | 103 | 6590597.50 | 477595.45 |
| 104 | 6590013.42 | 4776003.74 | 104 | 6590406.70 | 4776446.69 |
| 105 | 6590150.21 | 4776012.45 | 105 | 6590408.11 | 477643.79 |
| 106 | 6590154.37 | 477538.52 | 106 | 6590283.98 | 4776173.75 |
| 107 | 6590157.04 | 4775939.73 | 107 | 6590288.42 | 4776185.22 |
| 108 | 6590204.70 | 477595.59 | 108 | 6590279.01 | 4776180.33 |
| 109 | 6590213.66 | 477592.50 | 109 | 6590274.53 | 4776188.84 |
| 110 | 6590070.39 | 4775889.96 | 110 | 6590291.79 | 4776197.96 |
| 111 | 6590075.05 | 477594.96 | 111 | 6590326.48 | 4776189.57 |
| 112 | 6590077.07 | 4775940.89 | 112 | 6590305.73 | 4776194.74 |
| 113 | 6590075.07 | 4775959.77 | 113 | 6590310.04 | 4776192.14 |
| 114 | 6590153.06 | 4776018.62 | 114 | 6590331.10 | 4775910.38 |
| 115 | 6590185.44 | 4776026.48 | 115 | 6590308.76 | 4775884.20 |
| 116 | 6590201.71 | 4776015.05 | 116 | 6590323.81 | 4776186.07 |
| 117 | 6590215.10 | 4776005.56 | 117 | 6590313.97 | 4776184.17 |
| 118 | 6590207.80 | 4775983.13 | 118 | 6590315.63 | 4776175.33 |
| 119 | 6590301.63 | 4775973.47 | 119 | 6590325.35 | 4776177.15 |
| 120 | 6590312.92 | 4775988.89 | 120 | 6590335.40 | 477613.84 |
| 121 | 6590134.18 | 4776036.42 | 121 | 6590223.39 | 4776119.39 |
| 122 | 6590149.43 | 4776040.45 | 122 | 6590465.69 | 4776477.73 |
| 123 | 6590164.07 | 4776043.22 | 123 | 6590472.67 | 4776498.67 |
| 124 | 6590181.93 | 4776029.24 | 124 | 6590476.59 | 4776498.64 |
| 125 | 6590138.00 | 4776018.31 | 125 | 6590477.01 | 4776500.64 |
| 126 | 6590112.09 | 4776011.86 | 126 | 6590481.02 | 4776504.34 |
| 127 | 6590109.12 | 4776030.91 | 127 | 6590324.31 | 477613.12 |
| 128 | 6590107.30 | 4776029.63 | 128 | 6590079.54 | 4776137.83 |


R500077 7n 4776073 74 4776127 65


R500077 7n 4776073 74 4776127 65

detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK

| | | |
|----------------------------|---|--|
| obradivac plana | CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam | Odluka o donošenju plana: Broj: 27-5/16-244 EPA: 1031/XXV Podgorica, 22. jul 2016. godine |
| naručilac | MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA | godina izrade plana |
| naziv planinskog dokumenta | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk | 2016. |
| faza planinskog dokumenta | PLAN | Razmjer 1:1000 |
| naziv grafičkog prikaza | Plan saobraćajne infrastrukture | broj grafičkog prikaza 05 |










detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK

| | | |
|--------------------------|---|---|
| obradivac plana | CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam | Odluka o donošenju plana: Broj: 27-5/16-24 EPA 1031 XV Podgorica, 22. jul 2016. godine |
| naručilac | MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA | godina izrade plana 2016. |
| naziv planskog dokumenta | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk | Razmjer 1:1000 |
| faza planskog dokumenta | PLAN | broj grafičkog prikaza 06 |
| naziv grafičkog prikaza | 06 Plan Elektroenergetske infrastrukture | |










detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK

| | |
|--|--|
| odluka o donošenju plana: Broj: 27-5/16-244 EPA/1031 XXV Podgorica, 22. juli 2016. godine | činovnik plana: Centar za Arhitekturu i Urbanizam |
| naručilac: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA | redosled izrade plana: Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk |
| naziv planstvenog dokumenta: Faza planstvenog dokumenta: | Razmera: 1:1000 |
| činovnik planstvenog dokumenta: činovnik grafičkog prikaza: | Plan Elektronskih komunikacija 07 |









detaljna razrada lokaliteta:
SAVIN KUK

| | |
|----------------------|---|
| odredujac plana | Odluka o donošenju plana: Broj: 27-5/16-2/4 EPA/1031 XXV Podgorica, 22. iul 2015. godine |
| izvršilac | MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA |
| izdvojenog dokumenta | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk |
| izrađenog dokumenta | PLAN |
| izvještajne prikaze | Plan Hidrotehnička infrastruktura |
| | 08 |









d e t a l j n a r a z r a d a l o k a l i t e t a :
S A V I N K U K

| | | |
|----------------------------|---|---|
| obradivač plana | CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam | Odluka o donošenju plana: Broj: 27-5/16-214 EPA 1031 XXV Podgorac, 22. juli 2016. godine |
| narudžilac | MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA | godina izrade plana |
| naziv planinskog dokumenta | Detaljna razrada lokaliteta: Savin kuk | 2016. |
| faza planinskog dokumenta | PLAN | Razmjer |
| naziv grafičkog prikaza | Plan pejzažnog uređenja | 1:1000 broj grafičkog prikaza 09 |



LEGENDA**GRANICE****1963****BROJ GRANICA KATASTARSKE PARCELE****GRANICA NP DURMITOR****GRANICA URBANISTIČKE PARCELE****UP 12 BROJ URBANISTIČKE PARCELE****PEJZAŽNO UREĐENJE****Objekti pejzažne arhitekture javne namjene****ZELENILLO UZ SAOBRAĆAJNICE****Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene****ZELENILLO ZA TURIZAM - HOTELI****ZELENILLO TURISTIČKOG NASELJA****SPORTSKO-REKREATIVNE POVRSINE****ZELENILLO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA****Zaštićena prirodna područja****NACIONALNI PARK****1090/1****1140**

